

BOIKARABELO BA BATJHA BA AFRIKA BORWA

Tekatekano Tshwara motho e mong le e mong ka ho lekana, ntle le leeme. Se kgetholle. 	Seriti sa batho Hlompha motho e mong le e mong Eba pelonolo mme o be le tlhokomelo. 	Bophelo Bophelo ke ntho ya bohlokwa Hlompha bophelo bo bong le bo bong. 
Lelapa Tlotta mme o hlomphe batswadi ba hao. Eba mosa le botshepehi ho ba lapa leno. 	Thuto Kena sekolo, ithute o sebetse ka thata. Mamela melao ya sekolo. 	Mosebetsi Thusa ba lapa leno ka mosebetsi lapeng. Bana ha ba tlamellwa ho batla mosebetsi. 
Bolokolohi/tokollo le polokelo Se lematse, tshosa, kapa hona ho hlekefatsa batho ba bang, hape o dumelle ba bang ho etsa jwalo. Rarolla dikganyetsano ka kgotso. 	Thepa/leruo Hlompha thepa ya batho ba bang. Se senye thepa kapa hona ho utswa. 	Bodumedi, ditumelo le maikutlo Hlompha ditumelo le maikutlo a batho ba bang. 
Boipaballo Hlokomela lefatshe. O se senye metsi le motlakasi. Boloka lehae le tikoloho ya hao di hlwekile e bile di bolokehile. 	Boahi Eba Moafrikaborwa ya lokileng ebile a tshepeha. Hlompha melao, mme o netefatse hore ba bang ba etsa jwalo. 	Tokoloho ya puo O se ke wa hasanya leshano le leloyo. Netefatsa hore batho ba bang ha ba hlapaolwe kapa maikutlo a bona ha a utlwiswe bohloko. 

E hlophisitswe ho latela lenane thuto la CAPS

SESOTHO PUO YA LAPENG – Kereiti | Buka ya 2



Kereiti

SESOTHO PUO YA LAPENG

Buka ya 2
Kotara ya
3 & 4

ISBN 978-1-4315-0054-3

 9 781431 500543



SESOTHO HOME LANGUAGE
 GRADE 1 – BOOK 2
 TERMS 3 & 4
 ISBN 978-1-4315-0054-3
 THIS BOOK MAY NOT BE SOLD.
14th Edition

- Workbooks available in this series:
- Grade R (in all official Languages);
 - Literacy/Home Language Grades 1 to 6 (in all 11 official Languages);
 - Mathematics Grades 1 to 3 (in all 11 official Languages);
 - Mathematics Grades 4 to 9 (in Afrikaans and English);
 - Life Skills Grades 1 to 3 (in all 11 official Languages); and
 - Grades 1 to 6 English First Additional Language.

ISBN 978-1-4315-0054-3



basic education
 Department:
 Basic Education
 REPUBLIC OF SOUTH AFRICA



Mofumahadi Angie
Motshekga, letona la
Lafapha la Thuto ya Motheo



Ngaka Reginah Mhaule,
Motlatsi wa Letona la Thuto
ya Motheo

Dibuka tsena tsa tshebetso di etseditswe bana ba Afrika Borwa tlasa boetapele ba Letona la Thuto ya Motheo, Mof. Angie Motshekga, mmoho le Motlatsa Letona la Thuto ya Motheo, Ngaka Reginah Mhaule.

Dibuka tsa tshebetso tsa Rainbow di bopa karolo ya Lefapha la Thuto ya Motheo, ya thuso e reretsweng ho netefatsa tshebetso ya baithuti ba Afrika borwa dikereiting tse qalang tse tsheletseng. Jwaleka e nngwe ya dintlha tsa bohlokwa tsa Moralo wa Tshebetso ya Mmuso, projeke ena e etsahetse ka tshehetso ya letlole la Polokelo la Setjhaba. Sena se entse hore Lefapha le etse dibuka tsena tsa tshebetso ka dipuo tsohle tsa semmuso, ntle le tefello ya letho.

Re tshepa hore, matitjhere a tla fumana dibuka tsa tshebetso di le bohlokwa mosebetsing wa bona wa letsatsi le letsatsi, le ho etsa bonnete ba hore baithuti ba bona ba etsa kharikhulamo yohle. Re nkile boikarabelo ba ho tataisa titjhere mosebetsing ka enngwe le enngwe ya mesebetsi, ka ho kenyelletsa motshwao a bontshang hore na seo barutwana ba tshwanelang ho se etsa ke sefe.

Re a kgolwa hore bana ba tla natefelwa ke ho sebetsa ka buka ena ha ba ntse ba hola le ho ithuta, le hore wena titjhere, o tla natefelwa mmoho le bana.

Re le lakalletsa katleho ho sebediseng dibuka tsena tsa tshebetso.

Tsamaiso ya ho bala


Pele ho palo



- Nahana ka seo o seng o ntse o se tseba ka taba ena.
- Nahana ka mongodi le letsatsi la phatlalatso.
- Bala serapa sa pele le sa ho qetela sa karolwana.
- Leka ho lepa hore sengolwa se tla bua ka eng.



Palo



- Ha o ntse o bala kgefutsa nako le nako ho hlahloba hore na o ntse o utlwisisa.
- Bapisa bolepi ba hao le seo o se baling.
- Ha o sa utlwisise meelelo ya mantswe ao o sa a tsebeng, sebedisa dikishinari.
- Ha o sa utlwisise karolwana, e bale hape buutle. E balle hodimo.



Ka morao ho palo



- Leka ho hopola tlhahisoleseding e itseng.
- Etsa mmapa wa mohopolo ka dintlha tsa bohlokwa.
- Ngola kgutsufatso ho o thusa ho hopola dintlha tsa bohlokwa.
- Sebedisa dintlha tse hlahang moo o badileng ho seo o ingollang sona.






Kereiti |



P U O

ya SESOTHO



Buka ena ke ya:

SESOTHO
Buka
2





Tema 5: Se re natefelang

Kotara 3: Dibeke 1–4

65 Diphoofole tsa hae 2

Ho bua ka setshwantsho.
Ho bala dipolelo tse kgutshwane.
Mosebetsi wa mantswa: Medumo ya ditumannotshi.
Nyalanya dikarete tsa mantswa le dipolelo.
Ho ngola: Kwetlisa ho ngola A.
Ho ngola: Kopa polelo.

66 Dintja le ditweba 4

O tlatsa ditumannotshi hore mantswa a nyalane le setshwantsho.
Medumo: O fumana le ho etsetsa ditumannotshi sedikadikwe.
O sebedisa nteterwana ho kopanya matheba.
Ho ngola: Kwetlisa ho ngola lebitso la hao.

67 Boithabiso letsatsing 6

Obua ka setshwantsho.
O bala dipolelo tse kgutshwanyane.
Mosebetsi wa mantswa: ditumannotshi.
Nyalanya dikarete tsa mantswa le dipolelo.
Ho ngola: Kwetlisa ho ngola B.
Kopa polelo.

68 Letsatsing 8

Ho ngola: Tlatsa ditumannotshi ho bopa mantswa a nyalanang le setshwantsho.
Ho ngola: Nyalanya thaku e kgolo le e nyenyane.
Boithabiso: O bona setshwantsho se sa tsamaelaneng le tse ding sehlopheng.
Ho ngola lebitso la sehlopha ka seng

69 Ha re bapaleng 10

O bua ka setshwantsho.
O bala dipolelo tse kgutshwanyane.
Mosebetsi wa medumo: medumo ya tjh.
O nyalanya dikarete tsa mantswa le dipolelo.
Ho ngola: Kwetlisa ho ngola C.
Ho ngola: Kopa polelo.

70 Ke rata ho bapala 12

Nyalanya mantswa le setshwantsho se nepahetseng.
Medumo: O fumana le ho etsetsa medumo ya tjh sedikadikwe.
Nyalanya mantswa le setshwantsho se nepahetseng.
Boithabiso: Ho latella ka mahlo.

71 Re rata ho matha 14

O bua ka setshwantsho.
O bala dipolelo tse kgutshwane.
Mosebetsi wa mantswa: medumo ya tsh.
O nyalanya dikarete tsa mantswa le dipolelo.
Ho ngola: Kwetlisa ho ngola D.
Ho ngola: Kopa polelo.
Sebedisa setshwantsho ho phetha pale.

72 Tiholo 16

O bua ka setshwantsho.
Medumo: Fumana le ho etsetsa medumo ya tsh sedikadikwe.
O phetha pale hodima ditshwantsho.
O sebedisa tjh kapa ts ho qetella mantswa hore a tsamaelane le setshwantsho.

73 Lebenkeleng 18

O bua ka setshwantsho.
O bala dipolelo tse kgutshwane.
Mosebetsi wa medumo: sh.
O nyalanya dikarete tsa mantswa le dipolelo.
Ho ngola: O kwetlisa ho ngola E.
Ho ngola: O kopa polelo.

74 Seo o ka se rekang 20

Tlatsa sh ho bopa mantswa a tsamaelanang le setshwantsho.
Medumo: Fumana le ho etsetsa modumo wa sh sedikadikwe.
Boithabiso: Ngola lenane la dintho ho ya ka setshwantsho.

75 Padiso 22

O bala dipodulwa ya puo le dipolelo tse kgutshwane.
O bua ka setshwantsho.
O bala dipolelo tse kgutshwane.
Mosebetsi wa mantswa: medumo ya th.
Nyalanya dikarete tsa mantswa le dipolelo.
Ho ngola: Kwetlisa ho ngola F.
Ho ngola: Kopa polelo.

76 Ke rata dibuka 24

Tatellano ya nteterwana.
Ho ngola: O araba dipotso hodima setshwantsho.
O tlatsa ditumannotshi ho qetella mantswa hore a nyalane le setshwantsho.
Boithabiso: Ho latella ka mahlo.

77 Ke lakatsa e ka nka ba le tlhapi 26

Ho bua ka setshwantsho.
Ho bala dipolelo tse kgutshwanyane.
Mosebetsi wa mantswa: medumo ya sh le th.
Nyalanya dikarete tsa mantswa le dipolelo.
Ho ngola: Kwetlisa ho ngola G.
Ho ngola: Kopa dipolelo.

78 Phoofole tsa lapeng le diphoofole tse ding 28

Taka setshwantsho sa phoofole ya setswalle mme o buisane le motswalle.
Medumo: O fumana le ho etsetsa sedikadikwe th, tjh, sh, tsh, hl.
Mosebetsi wa boithabiso: Seha diphoofole tsa polasing ebe o di mamarisetsa hodima setshwantsho sa polasi

79 Dibere tse tharo 30

O ikgopotsa medumo ya ditumannotshi.
O etsa buka ya disehwa ya dipale.
O khalaria setshwantsho sa dibere tse tharo.
O fumana dintho tse ipatileng setshwantshong.
O bala pale ya Dibere tse tharo.

Tema 6: Ho etela dibaka

Kotara 3: Dibeke 5–10

81 Mokete wa tsatsi la tswalo 36

O bua ka setshwantsho.
O bala dipolelo tse kgutshwane.
Mosebetsi wa mantswa: sh, th, tjh, kg, kh, tsh.
O nyalanya dikarete tsa mantswa le dipolelo.
Ho ngola: Kwetlisa ho ngola H.
Ho ngola: Kopa polelo.
Ho ngola: Ba tlatsa mabitso, dilemo le matsatsi bona a tswalo.

82 Letsatsi le monate la tswalo 38

O bina Tsatsi le monate la tswalo.
O tlatsa ditshaku tse nepahetseng qalong ya lentswe mme a nyalanye lentswe le setshwantsho se nepahetseng.
Medumo: O fumana le ho etsetsa sedikadikwe medumo ya kw, r, s, d.
Boithabiso: O tereisa mabitso a dikgwedi alemanakeng.
Ba tlatsa matsatsi a tswalo a bona le a metswalle.

83 Re ya serapeng sa diphoofole 40

O bua ka setshwantsho.
O bala dipolelo tse kgutshwane.
Mosebetsi wa mantswa: kw, r, s, d.
Ho ngola: Kwetlisa ho ngola I.
Ho ngola: Kopa polelo.

84 Serapa sa diphoofole tse hlaha 42

Ho ngola: O tlatsa mantswa a siyo ho phethela polelo.
Ho ngola: Ba ngola mabitso a bona, phoofole eo ba e ratang.
Ho ngola: Kopa ditshaku.
Medumo: Fumana le ho etsetsa kw, r, s, d sedikadikwe.
Boithabiso: Tereisa mme o fumane. Ngola mabitso a diphoofole.

85 Polasing 44

O bua ka setshwantsho.
O bala dipolelo tse kgutshwane.
Mosebetsi wa mantswa: medumo ya ditumannotshi.
Nyalanya dikarete tsa mantswa le dipolelo.
Ho ngola: Kwetlisa ho ngola J.
Ho ngola: Kopa polelo.
Ho ngola: O ngola dipolelo tse pedi ka setshwantsho.
Ho ngola: Ba ngola mabitso a bona, dilemo le lebitso la sekolo sa bona.

86 Bophelo polasing 46

Ba etsisa medumo ya diphoofole mme motswalle a nohe hore ke phoofole efe.
Ho ngola: O tlatsa mantswa a siyo ho phethela dipolelo.
Medumo: Fumana le ho etsetsa tsh, nw, jw, tjh, tsw didikadikwe.
Thala mola ho bontsha seo re se fumana phoofole ka nngwe.

87 Diserekising 48

O bua ka setshwantsho.
O bala dipolelo tse kgutshwane.
Mosebetsi wa mantswa: Medumo ya ditumannotshi.
Nyalanya dikarete tsa mantswa le dipolelo.
Ho ngola: Kwetlisa ho ngola K.
Ho ngola: Kopa dipolelo.
Hongola: O ngola dipolelo tse pedi ka setshwantsho.
Ho ngola: Ba ngola mabitso a bona, dilemo le ho phethela polelo.

88 Diphoofole tsa diserekisi 50

O taka setshwantsho sa phoofole eo a e ratang aholo mme o ngola lebitso la yona.
Ho ngola: O tlatsa mantswa le dipolelo.
Medumo: O fumana le ho etsetsa hl, sh, tl, ng, ll sedikadikwe.
Boithabiso: O kopanya matheba ho ya ka nteterwana ho bona hore ke phoofole efe.

89 Amo le Ati ba a lahleha 52

Ba bua ka setshwantsho.
O bala dipolelo tse kgutshwane.
Mosebetsi wa mantswa: ts, hl, tsw.
O nyalanya dikarete tsa mantswa le dipolelo.
Ho ngola: Kwetlisa ho ngola L.
O kopa polelo.
O bala matsatsi a beke.

90 Matsatsi a beke 54

Ba bua ka matsatsi ao ba a ratang haholo a beke.
O taka setshwantsho se bontshang seo ba se etsang ka letsatsi lena.
Ho ngola: O tlatsa matsatsi a nepahetseng a alemanaka.
Medumo: Fumana le ho etsetsa hl, sh, tl, ng, ll sedikadikwe.
Boithabiso: Tereisa mme o fumane (ho latella ka mahlo).

91 Re ya dipapading tsa bolo 56

O bua ka setshwantsho.
O bala dipolelo tse kgutshwane.
Mosebetsi wa mantswa: Medumo ya ditumannotshi.
O nyalanya dikarete tsa medumo le dipolelo.
Ho ngola: O kwetlisa ho ngola M.
Ho ngola: Kopa polelo.
Ho ngola: O ngola dipolelo tse pedi ka setshwantsho.
Ho ngola: O ngola lebitso la hae le ho phethela dipolelo tse pedi.

92 Papadi eo ke e ratisasang 58

O taka setshwantsho sa papadi e ratwang haholo.
Ho ngola: O ngola dipolelo tse pedi ka setshwantsho.
Ho ngola: O sebedisa mantswa a kgethilweng ho phethela dipolelo.
Medumo: O fumana le ho etsetsa sh, ng, ts sedikadikwe.
Boithabiso: kgethollo ya pono. Bu aka dipapang pakeng tsa ditshwantsho.
Fumana dintho ditshwantshong.

93 Lebenkele la dibapadiswa 60

O bua ka setshwantsho.
O bala dipolelo tse kgutshwane.
Mosebetsi wa mantswa: Medumo ya ditumannotshi.
Ho ngola: Kwetlisa ho ngola N.
Ho ngola: Kopa polelo.
Ho ngola: O ngola lebitso la hae, dilemo mme o phethela polelo.

94 Dibapadiswa tseo ke di ratang 62

O sebedisa nteterwana ho kopanya matheba ho bopa setshwantsho.
Ho ngola: O phethela dipolelo a sebedisa ditshwantsho le mantswa a kgethilweng e le tataiso.
Medumo: Fumana le ho etsetsa ngw, tl, kg, sw, ng sedikadikwe.
Boithabiso: hlophisa dintho ka dirotong tse nepahetseng.

95 Difarakatshana tse tharo 64

Ho bua ka setshwantsho.
O bala pale ya difarakatshana tse tharo.

Tema 7: Moo re dulang

Kotara 4: Dibeke 1–4

97 Tlilini 68

O bua ka ditshwantsho.
O bala pale ya khathunu.
Mosebetsi wa mantswa: t, r, ng, nw.
Ho ngola: O kwetlisa tlhaku O.
Ho ngola: O kopa polelo.
O taka setshwantsho ka ho kula ebe o ngola dipolelo tse tharo ka setshwantsho.

98 O fole 70

O hopola tatellano ya diketsahalo ka ho nomora ditshwantsho.
Ho ngola: Etsesa e mong karete ya takaletso ya ho fola.
Medumo: O bala dipolelo ebe o tlatsa dikgeo.
O Kenya matshwao a puo polelong.
O nyalanya mantswa le ditshwantsho tse nepahetseng.

99 Amo ngakeng ya meno 72

O bua ka ditshwantsho.
O bala pale ya khathunu.
Mosebetsi wa mantswa.
Ho ngola: Kwetlisa thaku P.
Ho ngola: O kopa polelo.
Ho ngola: O taka setshwantsho le ho ngola dipolelo tse tharo ka setshwantsho.
Ho ngola: O taka setshwantsho ka ho hlokomela meno le ho ngola polelo tse tharo ka sona.

100 Ho itlhokomela 74

Ho bua ka ditshwantsho.
Ho ngola: O ngola polelo ka tse pedi tsa ditshwantsho.
Ho ngola: Ho bona dipolelo.
Boithabiso: Tereisa mme o fumane (ho latella ka mahlo).

101 Thuso ya tselo 76

O bua ka ditshwantsho.
O bala dipolelo tse kgutshwane.
Mosebetsi wa mantswa.
Ho ngola: Kwetlisa ho ngola Q.
Ho ngola: Kopa polelo.
Ho ngola: O taka setshwantsho ka ho tshela mmila le ho taka setshwantsho ka seo.

102 Boipaballo mmiileng 78

O khalara mabone a sephethephethe.
O phethela dipolelo ka ho tlatsa mantswa a siilweng.
Nyalanya mantswa le matshwao a tsela a nepahetseng.

103 Dipalangwang 80

O bua ka setshwantsho.
O bala dipolelo tse kgutshwane.
Mosebetsi wa mantswa: O ikgopotsa ts, l, e, t.
O kwetlisa ho ngola R.
Ho ngola: Kopa polelo.

104 Ho tsamaya 82

Seha mefuta e fapaneng ya dipalangwang mme o e mamarisetse ho fatshe, lewatle kapa moyeng.

105 Mollo 84

O bua ka mollo.
O bala dipolelo tse kgutshwane.
Mosebetsi wa mantswa: mantswa a ile (lekgathe lefetile).
Ho ngola: O kwetlisa S.
Ho ngola: Kopa polelo.
Ho ngola: O taka setshwantsho sa mollo ebe o ngola ka sona.

106 Mollo 86

O bua ka ditshwantsho.
Ho ngola: o ngola dipolelo ka setshwantsho.
Medumo: Fumana mantswa a nang le -ile.
Tereisa mme o fumane. Thusa rasetimamollo ho filha mollong (ho latella ka mahlo).

107 Sekolong 88

O bua ka setshwantsho.
O bala dipolelo tse kgutshwane.
Mosebetsi wa mantswa: mantswa a nang le -ile.
Ho ngola: Kwetlisa ho ngola T.
O taka setshwantsho ho bontsha seo ba ratang ho se etsa sekolong ebe o ngola ka yona.

108 Seo re se etsang sekolong 90

O taka setshwantsho sa motswale wa hae sekolong ebe o ngola polelo ka yena.
O tlatsa maetsi a siilweng ho phethela dipolelo.
O nyalanya mantswa le ditshwantsho.

109 Kamora nako ya sekolo 92

O bua ka setshwantsho.
O bala dipolelo ka setshwantsho.
Mosebetsi wa mantswa.
O kwetlisa ho ngola U.
O ngola dipolelo ka seo ba se entseng letsatsi le fetileng mme o tshwantsha polelo.

110 Bosiu 94

O bina pina ya Naletsana e benyang.
Papadi ya mantswa ho kopanya le ditshwantsho.
O tlatsa mantswa a siilweng ho phethela dipolelo.
O Kenya matshwao a puo dipolelong.

111 Ho tlatsa medumo 96

O hlophisa le ho tshwantsha le ho kopa mabokoseng a modumo a nepahetseng.
O etsa buka ya disehwa ya pale ya bere Pooh.
Medumo: tjh, shw, th, jw, t, tl, k, tsh, ts, hl.

112 O bala pale ya Winnie the Pooh 97



Tema 8: Lefatshe la rona

Kotara 4: Dibeke 5–8

113 Boemo ba lehodimo 102

O bua ka ditshwantsho.
O bala dipudulwa tsa puo le dipolelo.
Mosebetsi wa mantswa.
O kwetlisa ho ngola V.
O taka setshwantsho ka boemo ba lehodimo mme o ngola sehlohwana sa setshwantsho.

114 Boemo ba lehodimo bo jwang? 104

Ho ngola: o ngola dipolelo ka ditshwantsho.
O sebedisa makgethi hophethela dipolelo.
Medumo: O fumana le ho etsesa tjh, b, ph, p, m sedikadikwe.
O Kenya matshwao a puo dipolelong.
O bontsha phapang pakeng tsa diaparo tsa maemo a fapaneng a lehodimo.

115 Ho na le sefelo 106

O bua ka setshwantsho.
O bala pale e kgutshwane.
Word work: O ikgopotsa th, st and sh.
O ngola dipolelo ka mantswa ana.
O kwetlisa ho ngola W.
O taka setshwantsho ka sefelo mme o ngola dipolelo tse tharo ka setshwantsho.

116 Ka tsa bolepi hape 108

O tlatsa maemedi.
O bala tjhate ya boemo ba lehodimo mme o araba dipotso hodima yona.
O boloka tjhate ya boemo ba lehodimo matsatsi a mahlano.

117 Bongi le Ati ba jala meroho 110

O bua ka setshwantsho.
O bala matshwao le pale e kgutshwane.
Mosebetsi wa mantswa: tsh, d, m.
Ho ngola: O kwetlisa X.
O ngola lenane la meroho e kenyeleditsweng setshwantshong.
O hlophisa ditholwana le meroho ebe o ngola polelo ka hoy a ka moo a di ratang kateng.

118 Ho lema tshimong ya rona 112

O bua ka setshwantsho.
O tlatsa maetsi ho qetella dipolelo.
O Kenya matshwao a puo dipolelong.
O seha ditshwantsho tsa meroho le ho di mamarisetsa hodima tjhategeng ya bara.

119 Serapeng sa diphoofolo tse hlaha 114

O bua ka setshwantsho.
O bala pale e kgutshwane le matshwao.
Mosebetsi wa mantswa: o ikgopotsa medumo ya ng, q, jw, m.
O kwetlisa ho ngola Y.
O ngola ka diphoofolo tse setshwantshong.

120 Diphoofolo tse hlaha 116

O tshwaya dikarolo tse fapaneng tsa diphoofolo tse pedi.
Ho ngola: O phethela tjhate ka diphoofolo.
O tlatsa mantswa a siilweng ho phethela dipolelo.
O latella ditaelo ho phethela setshwantsho.

121 Dinako tsa selemo 118

O bua ka ditshwantsho tsa dinako tsa selemo.
O hlophisa mantswa ka mabokoseng a medumo.
Mosebetsi wa mantswa: medumo ya th, ph, s, e.
Ho ngola: O kwetlisa tlhaku S.
O taka setshwantsho ka nako ya selemo eo a e ratisisang ebe o ngola dipolelo ka yona.

122 Matsatsi, dibeke le dikgwedi 120

O bua ka alemanaka.
O araba dipotso hodima alemanaka.
O tlatsa mantswa a siilweng ka dinako tsa selemo.
O bona nako ya selemo, diphoofolo le dijalo setshwantshong.

123 Lewatle 122

O bua ka setshwantsho.
O bala matshwao le pale e kgutshwane.
Mosebetsi wa mantswa: medumo ya wh, sh, ck.
O taka setshwantsho sa phoofolo ya lewatle ebe o ngola polelo ka yona.

124 Hlapi (Ka tlasa lewatle) 124

O kopanya matheba hoy a ka nterwana ho phethela setshwantsho.
O tlatsa mabitso a dihlapo ho phethela dipolelo.
O sebedisa matshwao a puo dipolelong.
O fumana le ho etsesa hl, tshw, s, h Sedikadikwe.
Boithabiso: Tereisa mme o fumane.

125 Bubu ngwana wa tlo'u o a lahleha 125





Ha re bueng

Sheba setshwantsho. Bua ka sona.



Ha re baleng

Ati o na le katse.



Jabu o na le nonyana.



Amo o na le tweba.



Bongi o na le ntja.



Letsatsi:

Mantswe a

nna
yona
matha



Tlotlontswe

Bala mantswe. Mamele medumo.

katse	ntja	amo
tweba	nko	seo
yona	nku	tseo



Ha re bapiseng

Bapisa mantswe a kareteng le mantswe a polelong.

Katse le tweba

di mathile.



Ngololla ditlhaku tsena.

Ha re ngoleng




a a

A A



Ha re ngoleng

Ngololla polelo.



Katse le tweba di mathile.



Ha re etseng

Tlatsa tlhaku e nepahetseng o nyalanye lentswe le setshwantsho se nepahetseng.



 k atse

___ ama



mmu ___

nal ___ te




___ oloi

___ atiba




___ tja

p ___ tsi



pen ___

poon ___



Medumo

Bala dipolelo, fumana o be o etse sedikadikwe jwale ka ha ho entswe ka mohlala.

a


 M@riha a haufi.

e

Katse le tweba di mathetse ka ntle.

i

O tlile le pitsa ya ka.

o

Amo o robala fatshe.


u

Sefuba sa hae se utlwahala o le hole.



Boikgathollo

Latella dialfabeto ho qetella setshwantsho sena. Se kgabise ka mebala. Jwale re qoqele na phoofolo ena e ka ba phoofolo ya bohlokwa lapeng na?



Ha re ngoleng


Ithute ho ngola lebitso la hao.

Blank writing lines for the student to write their name.



Ha re bueng

Sheba setshwantsho. Bua ka sona.



Ha re baleng

Re ithabisa letsatsing.

Re rata ho tjheka mekoti le ho matha.

Ke na le kepisi e kgubedu.

Ke dula hodima moseme ebe ke ja kuku.



Letsatsi:

Mantswe a

bu
letsatsi
rona



Tlotlontswe

Bala mantswe. Mamela medumo.

dula	hodimo	kgubedu
bu	katiba	bohobe
kgubedu	ithabisa	moseme



Ha re bapiseng

Bapisa mantswe a kareteng le mantswe a polelong.

Re	ithabisa	letsatsing.
----	----------	-------------

Ngololla ditlhaku tsena.

Ha re ngoleng



b b




B B



Ha re ngoleng

Ngololla polelo.























Re ithabisa letsatsing.



Ha re ngoleng

Qetella mantswe a latelang o a nyalanye le ditshwantsho.
Sebedisa dialfabeto tse na.



			
k _ tse	k _ tiba	m _ nna	_ ka
			
k _ ma	ntj _	nts _ ntsi	nt _
			
b _ the	l _ tsatsi	p _ ne	l _ ino
			
mod _ sa	morut _	k _ loi	b _ se
			
r _ ta	b _ a	mar _	b _ na



Ha re ngoleng

Etsa mola o bapise tlhaku e kgolo le e nnyane.

a	e	i	o	u
u	o	e	i	a



Boikgathollo

Etsa sedikadikwe ho setshwantsho se sa tsamaelaneng le sehlopha sena. Jwale ngola lebitso la sehlopha ka seng. Sebedisa mantswe ana ho o thusa.

Re o etseditse mohlala.

ditholwana

dintja

dimela

diaparo

dikoloi

dikatse

	<p>dintja </p>
	<p>_____</p>
	<p>_____</p>
	<p>_____</p>
	<p>_____</p>
	<p>_____</p>



Ha re bueng

Sheba setshwantsho. Bua ka sona.



jangele jimi

moswinki

merikorone

terampoline

sekomporomaye



Ha re baleng

Ho a thabisa ho bapala letsatsing.
 Re rata ho bapala.
 Ke rata ho matha le ho tlola.





Tlotlontswe

Bala mantswe. Mamela medumo.

motho	thala	thingya
matha	thata	thimola
ratha	thabo	thuto

Mantswe a

bana
rata
thaba



Ha re bapiseng

Bapisa mantswe a kareting le mantswe a polelong.

Ho a thabisa

ho bapala.



Ngololla ditlhaku tsena.

Ha re ngoleng




c c

C C



Ha re ngoleng

Ngololla polelo.



Ho a thabisa ho bapala.



Ha re etseng

Bapisa lentswe le setshwantsho se nepahetseng.



matha

moswinki



tlola

raha



dula

sesa



ema

tlola tlola



Ha re etseng

Bala dipolelo, fumana o be o etse sedikadikwe jwale ka ha ho entswe ka mohlala.

th	Ho a th abisa.
th	Lolo ke ntja e thabisang.
th	Letsatsi la kajeno le mofuthu.
th	Ditsuonyana di thabela ho bapala.
th	Ke thabela ho thaba le bana ba bang.
th	Bana ba thari e ntsho ba rata ho ya kerekeng.





Ha re bapiseng

Nyalanya mantswe le setshwantsho se nepahetseng. **Etsa** sedikadikwe lentsweng le leng le le leng.



thari

thaba


ratha

thinya



Boikgathollo

Thusa bana bana ho fumana phaka.





Ha re bueng

Sheba setshwantsho. Bua ka sona.



lehapu

tlola

matha



Ha re baleng

Re rata ho matha.

Ati le Amo ba matha ka lebelo le makatsang.

Lolo, ntja ya ka e morao ka nako tsohle.

Ema Lolo! Ema!



Letsatsi:



Tlotlontswe

Bala mantswe. Mamele medumo.

matha	thala	morethetho
motho	thero	motheo
batho	thea	letheba

Mantswe a


matha
haholo
lebelo



Ha re bapiseng

Bapisa mantswe a kareteng le mantswe a polelong.

Re matha kapele.



Ngololla ditlhaku tsena.

Ha re ngoleng



d d

D D



Ha re ngoleng

Ngololla polelo.



Re matha kapele.



Boikgathollo

Bua le motswalle wa hao ka ditshwantsho tsena tse pedi. Ho etsahala eng?



Titjhere: Saena


Letsatsi

15



Ha re bueng


Sheba setshwantsho. Bua ka sona.



Medumo

Bala dipolelo, fumana o be o etse sedikadikwe jwale ka ha ho entswe ka mohlala.

el	Re matha kap ^e le.
el	Amo o fihla pele.
el	Lolo o fihla morao empa o qadile pele ho rona.
el	Ema pela lebone le lekgubedu.
el	Pela e hlokile mohatla ka ho romeletsa.





Ha re bueng

Jwale bua le motswalle wa hao ka ditshwantsho tsenā.
Ho etsahala eng?



Boikgathollo


Qetella mantswe mme o a nyalanye le ditshwantsho.
Sebedisa **em** kapa **th**. Re o etseditse mohlala.



em a



ra _ a



l _ a



_ uba



_ aba



Ha re bueng

Sheba setshwantsho. Bua ka sona.



Ha re baleng

O lebenkeleng.

O tla fumana eng?

O tla fumana ditjhipisi, nama, tjhis le lebes.





Tlotlontswa

Bala mantswe. Mamele medumo.

rata	reka	roma
ratile	rekisa	ronngwe
ratwa	rekile	romile

Mantswe a

rata
bona
roma



Ha re bapiseng

Bapisa mantswe a kareteng le mantswe a polelong.

O	ka	lebenkeleng.
---	----	--------------



e e

Ngololla ditlhaku tsena.

Ha re ngoleng



E E



Ha re ngoleng

Ngololla polelo.



O ka lebenkeleng.

Blank handwriting practice lines.



Ha re etseng

Tlatsa le qalong ya lentswe le leng le le leng. Nyalanya mantswe le ditshwantsho tse nepahetseng.



le ruarua

___ watile



___ nong

___ ino



___ fatshe


___ oto



Medumo

Bala dipolelo, fumana o be o etse sedikadikwe jwale ka ha ho entswe ka mohlala.

r	Re (r) ata nama ya nku.
r	Dinku di rata jwang.
r	O ilo reka lebenkeleng.
r	Mosi o rekile diphahlo.
r	Ke rata hempe e tshweu.
r	O mo rata ka lerato la nnete.





Boikgathollo

Sheba setshwantsho mme o ngole lethathama la dintho tsohle tseo a di rekileng lebenkeleng.



_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____



Ha re bueng

Sheba setshwantsho. Bua ka sona.



Ena ke buka ya bohlokwa.

Tjhe Lolo. Tlohela o ntja e seleng!



Ha re baleng



Ba ne ba bala buka e tenya.
Yaba Lolo o tlolela ho bona.
Ke a kgolwa Lolo ke ntja e seleng.





Tlotlontswa

Bala mantswe. Mamela medumo.

bala	balang	badile
buka	bua	bula
besa	benya	benghadi


bua
bala
besa



Ha re bapiseng

Bapisa mantswe a kareteng le mantswe a polelong.

Ba bala buka
e tenya.



Ngololla ditlhaku tsena.

Ha re ngoleng



f f

F F



Ha re ngoleng

Ngololla polelo.



Ba bala buka e tenya.

Blank handwriting lines for practice.



Ha re etseng

Tlatsa ditlhaku tse siyo dibukeng tsena.



Ha re ngoleng

Ke buka di feng tse tenya?

Ke buka di feng tse nyane?

Bala hore dibuka tsena di kae ka palo:

kgubedu	
tshehla	
pinki	

tala	
bolou	
perese	





Ha re ngoleng

Qetella mantswe o a nyalanye le setshwantsho. Sebedisa ditlhaku tseena.

a e i o u



k@lobe

ntj__



mok__ tla



m__ lamu



tl__ latlola


m__ po



m__ tha



l__ tsatsi



Boikgathollo

Thusa bana ho fumana balunu e tshwanang le dihempe tsa bona ka mmala.





Ena ke ntja.

Ena ke **katse**.

Di na le madinyane.

Ke **lakatsa** eka nka ba le tlhapi.



Tlotlontswe

Bala mantswe. Mamela medumo.

lakatsa	tsena	katse
makatsa	tsane	metso
letsatsi	tsela	letsa






Ha re bapiseng

Bapisa mantswe a kareteng le mantswe a polelong.

Ke tlhapi ya

ka ena.



Ngololla ditlhaku tsena.

Ha re ngoleng




g g

G G



Ha re ngoleng

Ngololla polelo.



Ke tlhapi ya ka ena.





Ha re etseng

Taka setshwantsho sa phoofolo eo o nahanang e ka ba phoofolo ya bohlokwa lapeng. Bolella motswalle wa hao hobaneng o nahana hore e ka ba phoofolo ya bohlokwa.



Ha re etseng



Bala dipolelo, fumana o be o etse sedikadikwe jwale ka ha ho entswe ka mohlala.

e	E na ke ntja ya ka.
m	Ba na le madinyane.
s	Re sesa lewatleng.
q	Ba ruile senqanqane.
th	Nonyana e hodima thaba.
a	Ba bapala le ntja.



Boikgathollo

Seha diphoofolo leqepheng leo o shebaneng le lona mme o di kgomaretse setshwantshong se nepahetseng.





Boikgathollo

Ke diphoofolo di feng tsa hae tsa bohlokwa?
Ke diphoofolo di feng tse hlaha?
Ke diphoofolo di feng tse dulang dipolasing?



Dibere tse tharo



Bala Mantswe ana ebe o thusa Goldilocks le ngwana
Bere ho a hlophisa ho ya medumo e nepahetseng
mabokoseng.

kolobe

metsi

ema

fula

fumana

moru

inama

aka

bana

ema

nepa

bina

lona

thusa

lesedi

bua

Kotara ya 3 – Beke 1–5



a

e

i

o

u

1 SEHA MONA

2 MENA MONA

3 MENA MONA

4 HOKAHANYA MONA

Ho bala dibuka:
Latela ditaello mme o etse buka.
Titjhere o qoqela bana pale ya
Bere tse Tharo, ka mora moo,
bana ba seha dintshwantsho ho
ya ka tatellano ya tsona ba etse
buka.

Ha ba qetile ba nke bukana eo,
ba ye hae le yona ho ya balla
metswalle le ba lelapa.





Ke mang ya ntseng a
robotse betheng ya
ka.

4

13

Ke maswabi ke
jele papa ya hao.

O motswalle wa ka
wa nnete.



Dibere tse tharo



Bere e nyane e thabile. E
fumane motswalle.

16

1



Goldilocks o a tsoha. O tshohile.

14



Tlo re tsamaye ha nyane ha motoho o ntse o fola.



Motoho o tjhesa haholo.

3

Motoho ona o monate.



Dibere tse tharo di pheha motoho.

2

Ke yane.



15

Ke mang ya ntseng a
robetse betheng ya ka.



Ke lakatsa e ka
nkabe ke na le
motswalle.



Ngwana bere ha a na
metswalle.


12

5

Bethe eno e
kukunela haholo.

Bethe ena
e lokile.

Bethe eno e a
roballeha.



O ilo robala.

8

9

Ke lapile haholo.
Ke nkgelwa ke dijo tse
monate.



Goldilocks o bona ntlo ya
bona.

6

Ke mang ya ntseng
a ja motoho wa ka?



Ke mang ya ntseng
a ja motoho wa ka?

11

Ke mang ya ntseng a
ja motoho wa ka?



Motoho o
tjhesa haholo.

O bata
haholo.



Ona o
lokile.

O utlwile tatso ya motoho.

10

7



Boikgathollo

Kgabisa setshwantsho sena sa dibere tse tharo ka mebala. Fumana kgaba, teraka, watjhe, thae, borashe ba meno le mokotla wa letsoho.





Ha re bueng

Sheba setshwantsho. Bua ka sona.



Ha re baleng

Kajeno ke letsatsi la Ati la tswalo.
 Kaofela re a **bina** ebile re a **bapala**.
 Ati o **tima** dikerese.
 Re ile ra opa **matsoho**.
 Re na le dijo tse **ngata**.





Tlotlontswe

Bala mantswe. Mamela medumo.

bapala	tima	shapa	bina
banana	moma	shahla	bitsa
bangata	loma	sheba	bidikisa

bapala
rona
bina



Ngololla ditlhaku tse na.

Ha re ngoleng



h h

H H



Ha re ngoleng

Ngololla polelo.

Re bapala re bina.



Blank handwriting practice lines.

Ngola dipolelo tse pedi ka setshwantsho

Ha re ngoleng



Blank handwriting practice lines.



Ha re ngoleng

Lebitso la ka ke _____
Ke na le dilemo tse _____
Letsatsi la ka la tswalo ke _____



Ha re etseng Ha re bineng.



O hole hole.
O hole hole.
O hole Ati.
O hole hole.



Ha re etseng

Kgetha o be o tlatse ditlhaku tse nepahetseng qalong ya lentswe hore lentswe le nyalane le setshwantsho se nepahetseng.



___ iela	Ma	___ lakga
___ tlolloha	f	___ ru
___ sapo	o	___ ofa
___ unu	fo	___ amaya
___ ipa	ts	___ pa



Letsatsi:



Medumo

Bala dipolelo, fumana o be o etse sedikadikwe jwale ka ha ho entswe mohlala.

mo

Ke mpho ya **mo**tho enwa.

ba

Bana ba sekolo ba bina pina ya setjhaba.

me

Mesebetsi ha e yo.

le

Letsatsi le a tjhesa.

ma

Amo o tsamaile mafatshe.



Boikgathollo

Fumana mabitso a dikgwedi tsa tswalo alemanakeng. Jwale tlatsa lebitso la hao kgweding eo o hlahileng ka yona. Tlatsa mabitso a metswalle ya hao dikgweding tseo ba hlahileng ka tsona.

Alemanaka ya tsatsi la tswalo

Pherekgong

Hlakola

Hlakubele

Mmesa

Motsheanong

Phupjane

Phupu

Phato

Lwetse

Mphalane


Pudungwana

Tshitwe

Titjhere: Saena

Letsatsi

39



Ha re baleng

Re **serapeng** sa diphoofolo.

Dinonyana di a bina ebile di phahamisa
mapheo a tsona. Kwena e robetse.

Tau e a rora.



Tlotlontswe

Bala mantswe. Mamele medumo.

kwena	rona	sekolong	dinko
mokwena	roma	serapeng	dinkgo
kweneha	rola	sefateng	dintja

Letsatsi:

Mantswe a
twaelehileng

bona
rona
bapala



Re bona sengangane.

Ha re ngoleng
Ngololla polelo.



Ngola dipolelo tse pedi ka sentshwantsho





Ha re ngoleng

Tlatsa mantswe dikgeong. Sebedisa mantswe ana ho o thusa.

nonyana

kwena

tau



_____ e robala letsatsing.



_____ e phahamisa mapheo.



_____ e a rora.



Ha re ngoleng

Lebitso la ka ke _____.

Phoofolo eo ke e ratang haholo ke _____.

_____ e na le mela.




Ha re ngoleng

Ngololla ditlhaku tsena.

i

I



Medumo

Bala dipolelo, fumana o be o etse sedikadikwe jwale ka ha ho entswe ka mohlala.

ina

O a b(ina).

map

Nonyana e phahamisa mapheo.

kg



Noha ya mokwepa e kgolo.

or

Tau e a rora.

tsh

Ke na le pene e ntsho le e tshehla.



Letsatsi:

Thusa bana ho fumana diphoofolo. Ha o fumana phoofolo, ngola lebitso ka tlasa setshwantsho sa yona.

Boikgathollo



tshwene

thutlo

kgudu

qwabi

senqanqane

kwena

pela

tau

kubu

tlou



Titjhere: Saena

Letsatsi



Ha re bueng

Sheba setshwantsho. Bua ka sona.



Ha re baleng



Re **polasing** kaofela ha rona.
 Rapolasi o **kganna** tereketere.
 O **jetse** dinawa.
 Re fumana lebese la **dikgomo**.
 Re fumana mahe a **dikgoho**.





Tlotlontswe

Bala mantswe. Mamela medumo.

kgomo	jetse	polasing
kgora	letsatsi	sebakeng
kgoho	letsema	motseng

rata
bona
roma

Ngololla ditlhaku tse na.

Ha re ngoleng



Jj



J J

Ha re ngoleng

Ngololla polelo.



Jwang bo botala bo a hola.

Ngola dipolelo tse pedi ka sentshwantsho

Ha re ngoleng



Ha re ngoleng

Lebitso la ka ke _____ .

Ke dilemo di _____ .

Lebitso la sekolo sa ka ke _____ .

Ke kereiting ya _____ .



Ha re etseng

Etsa medumo e etswang ke diphoofolo tsa mapolasing. Motswalle wa hao o tshwanetse ho fumana hore ke phoofolo efeng.



Ha re ngoleng

Tlatsa mantswe dikgeong.



letata


jwang

mose

tshepe


terekere

Rapolasi o kganna



_____ le sesa molatswaneng.

Dikgomo di fula



Ngwana o na le



_____ o motjha.

Rapolasi o letsa



Medumo

Bala dipolelo, fumana o be o etse sedikadikwe jwale ka ha ho entswe ka mohlala.

tsh

Rapolasi o letsa tsh epe hoseng.

nw

Re nwa lebese ka mehla.

jw

Jwang ba polasing bo botala.

tjh

Re fumana tjhisi e hlahang lebeseng.

tsw





Molatswana wa polasing o monyane.





Ha re etseng

Thala mola ho bontsha hore re fumana eng diphoofo long tsena.





Ha re bueng


Sheba setshwantsho. Bua ka sona.



senomaphodi




tlou



tente ya diserekisi

tau



seswasi

bana



Ha re baleng

Re ka **tenteng**.Phoofolo ya lewatle e **bapala** ka
bolo. Tau e hlahisa meno a yona a
bohale.

Re opela seswaswi matsoho.



phoofolo ya lewatle

Letsatsi:

Mantswe a
tiwaelehileng



Tlotlontswe

Bala mantswe. Mamela medumo.

hlahisa	shapa	matsoho	bapala
hlapa	shahla	letsoho	bolo
hlaha	shapela	matsomi	bontsha

bapala
hlahisa
ile



Ngololla ditlhaku tse na.

Ha re ngoleng



k k

K K



Ha re ngoleng

Ngololla polelo.

Re kene ka tenteng.



Ngola dipolelo tse pedi ka setshwansho

Ha re ngoleng



Ha re ngoleng

Lebitso la ka ke _____

Ke dilemo tse _____

Ke batla ho ya _____

Titjhere: Saena

Letsatsi

49



Ha re etseng

Taka phoofolo eo o e ratang T-sheteng ya hao. Ngola lebitso la yona sebakeng sena.

A large white T-shirt with a green tag at the collar, a yellow pencil, and a basket of colorful markers.




Ha re ngoleng

Kenya di, ma le ba qalong ya mantswe ana hobane setshwantsho ka seng se bontsha dintho tse fetang bonngwe.




di apole



___ kgomo



___ tereketere



___ tata



___ nana



___ shemane



Medumo


Bala dipolelo, fumana o be o etse sedikadikwe jwale ka ha ho entswe ka mohlala.

hl	Diphoofolo tsa diserekisi di sha (hl) ile.
sh	Re ile ra opela seswaswi matsoho.
tl	Tlou e ne e hlahisa meno a yona.
ng	Re kene ka tenteng ya diserekisi.
ll	Ngwana o ne a lla.



Boikgathollo

Kopanya ditlhaku ho fumana hore ke e feng phoofolo ena ya diserekisi.





Ha re bueng

Sheba setshwantsho. Bua ka sona.



dinonyana

matlo

moru

difate

molatswana

matata

tsela

dipalesa



Ha re baleng

dirurubele

E ne e le Mantaha.

Re ile ra ya bapala le matata molatswaneng.

Re ile ra lahleha.

Amo a wa a tswa kotsi letsohong.

Lolo, ntja ya ka ya re fumana.





Tlotlontswe

Bala mantswe. Mameka medumo.

lets o ho	lah l eha	molat s wana
lets o pa	lah l eha	serat s wana
tsoha	h l apa	let s wai

bapala
hlahisa
ile



Ngololla ditlhaku tsena.

Ha re ngoleng



Handwriting practice lines for the letter 'l'. The first line shows a solid 'l' followed by a dotted 'l' for tracing.

Handwriting practice lines for the letter 'l'. The first line shows a solid 'l' followed by a dotted 'l' for tracing.



Ha re ngoleng

Ngololla polelo.


Tracing practice for the sentence: Re ile molatswaneng.



Blank handwriting practice lines for the sentence: Re ile molatswaneng.

Ngola dipolelo tse pedi ka sentshwantsho

Ha re ngoleng



Blank handwriting practice lines for the sentence: Re ile molatswaneng.



Ha re ngoleng

Ke letsatsi lefeng kajeno? Beha X pela lebitso. Etsa sedikadikwe tsatsing la hao la bohlokwa. Ke letsatsi lefeng hosane? Etsa letshwao ✓ pela lebitso.

Sontaha		Mantaha		Labobedi	
Laboraro		Labone		Labohlano	
Moqebelo		Sontaha			

Matsatsi a beke

Kotara ya 3 – Beke 6–10



Ha re etseng

Ke letsatsi le feng la beke leo o le ratang?

Taka setshwantsho ho bontsha seo o ratang ho se etsa ka letsatsi lena.



Ha re ngoleng

Labone

Laboraro

Mantaha

Moqebelo

Mantswe ana a wele alemanakeng.
A kenye dikgeong tse nepahetseng.

Sontaha
Labobedi
Labohlano

Medumo



Bala dipolelo, fumana o be o etse sedikadikwe jwale ka ha ho entswe ka mohlala.

hl	Diphoofolo tsa diserekisi di sha hl ile.
sh	Re ile ra shapela seswaswi matsoho.
tl	Tlou e ne e hlahisa meno a yona.
ng	Re kene ka tenteng ya diserekisi.
ll	Ngwana o ne a lla.



Letsatsi:



Boikgathollo

Thusa Amo le Ati ho fihla hae ba bolokehile.



Titjhere: Saena

Letsatsi

55



Ha re bueng

Sheba setshwantsho. Bua ka sona.



aesekrimi

bolo

dibapadi tsa bolo

folakga



Ha re baleng

Ke Moqebelo kajeno.

Re sheba Bafana Bafana ba raha bolo.

Ke tshwara aesekrimi e batang.

E qhibidiha letsohong la ka mme ke a e leka.

Re opela Bafana Bafana matsoho.





Tlotlontswe

Bala mantswe. Mamela medumo.

qhibidiha	reka	bolo	raha
qhitsa	roka	bata	rona
leqhubu	leka	bua	roma

sheba
bolo
rona



Ngololla ditlhaku tsena.

Ha re ngoleng



m m

M M



Ha re ngoleng

Ngololla polelo.

Ke tshwara aesekekerimi.



Blank handwriting practice lines.

Ngola dipolelo tse pedi ka sentshwantsho

Ha re ngoleng



Blank handwriting practice lines.



Ha re ngoleng

Lebitso la ka ke _____ .

Ke rata ho sheba _____ .

Ke rata ho ja _____ .



Ha re etseng

Etsa setshwantsho o bontshe papadi eo o e ratang haholo.



Ha re ngoleng

Ngola polelo ka setshwantsho sa hao.



Ha re ngoleng


Qetella dipolelo tsena.



tlhapi



bapala



setene



seeta se setsho



tsuonyane

Ena ke _____.

Ba ka _____ bolo.

Ena ke _____.

Sena ke _____.

Seeta sena se _____.



Medumo

Bala dipolelo, fumana o be o etse sedikadikwe jwale ka ha ho entswe ka mohlala.



lo	Ho bata haho lo .
qh	O qhoba bana ho ya bapala bolo.
sh	O sheba bolo ho TV ya hae.
ng	Re tswa lebaleng la dipapadi mmoho.
ts	Dieta tsena di ntsho.



Bua ka dipapadi tsena tse pedi.
Bolella motswalle wa hao ka se tshwanang le se fapaneng ka tsona.

Boikgathollo



Jwale sheba haeba o ka fumana, mme o etse sedikadikwe dinthong tseo setshwantshong.
Etsa letshwao la ✓ ha o di fumane.

aesekerimi	
lebanta	
setene	
tlhapi	

seeta	
digalase tsa letsatsi	
tsuonyana	
folakga	



Ha re bueng

Sheba setshwantsho. Bua ka sona.



letata

teraka

diboloko

bolo

bere

popo

malepa

topo



Ha re baleng

Re ka lebenkeleng la dibapadiswa.

Re bona **dipopi**, diboloko le dikoloi.Sheba **letata** le **teraka**.

Re bona dibapadiswa tse ngata.





Tlotlontswe

Bala mantswe. Mamela medumo.

lebenkeleng	dipopi	letata	ntsho
sefateng	dipapa	letamo	ntshiya
sekolong	dipompo	letaere	ntsha



bona
sheba
lona



Ngololla ditlhaku tsená.

Ha re ngoleng

n n

N N



Ha re ngoleng

Ngololla polelo.

Re bapala re bina.

Ngola dipolelo tse pedi ka setshwantsho

Ha re ngoleng





Ha re ngoleng

Lebitso la ka ke _____
Ke lemo tse _____
Ke rata ho bapala le _____


Dibapadiswa tseo ke di ratang

Kotara ya 3 – Beke 6–10



Ha re etseng

Kopanya matheba ho fumana hore ke sebakadiswa sefeng sena.



Ha re ngoleng

Ngola sebakadiswa seo ngwana ka mong a se ratang. Sebedisa mantswe ana ho o thusa.

- popi
- diboloko
- bere
- koi
- teraka

Ati o batla _____ .
Bongi o batla _____ .
Amo o batla _____ .
Ngwana e monyane o batla _____ .
O na le _____ e kgubedu.



Ho bala dibuka:

Latela ditaello mme o etse buka. Titjhere o qoqela bana pale ya Dikolobe tse tharo tse nnyane, ka mora moo, bana ba seha dintshwantsho ho ya ka tatellano ya tsona ba etse buka. Ha ba qetile ba nke bukana eo, ba ye hae le yona ho ya balla metswalle le ba lelapa.

E mong le e mong
o tshwanetse ho
iketsetsa ntlo.



Ke tla etsa ntlo
ya ka mona.

Re tshwanetse ho
itshirelletsa ho
Phiri.

4

Aaa! Ho
a tjhesa!



Yaba Phiri o kena ka tjhemele, a
wela ka metsing a tjhesang.

13



Ha re balehe le phiri e kgolo e
sa lokang, phiri e kgolo, phiri e
kgolo e sa lokang.

16



Dikolobe tse
tharo tse nnyane



1



Ke a tsamaya nkeke
ka kgutla le kgale.

14

Re tlamehile
ho itlhokomela.
Phiri e
fosahetse.

Ke lapile. Dikolobe
tsane tse tharo,
di shebeha di le
monate. Ke tla dija
mantsiboya.



Phiri e bona dikolobe. E lapile
haholo.
E batla ho di ja.

3



Re ilo dula matlong a
rona jwale.

Sala hantle,
mme.

Re thabile.

Dikolobe tse tharo tse nyane
di tloha hae.
Ba ilo haha matlo a bona.

2



Ha re balehe
Phiri e kgolo e
sa lokang.

Yaba Phiri e a baleha, ya
se ke ya kgutla hape.


15

Phakisang re behe
metsi a tjhesang.




Kolobe ya beha metsi a
tjhesang setofong ba a beha
ka tlasa tjhemele yaba Phiri e
kena ka yona.

12



Ke ilo haha ntlo
ya jwang kapele.
Ebe ke a bapala.


5



Kolobe e
nnyane mpulele.

Phiri e thuba ntlo, kolobe e
nnyane e balehela ho moholwane
wa yona ntlong ya dithupa.

8



Kolobe e
nnyane mpulele.

Phiri e thuba ntlo. Kolobe tse
nyane tse pedi di balehela ho
moholwane wa tsona ntlong ya
ditena.

9



Ke tla haha
ntlo ya ka
kapele ka
dithupa. Ebe
ke bapala
letsheare lohle.

6

Tjhe bo!

Phiri e a thuba e
thube,
empa ntlo ha e wele
fatshe.

11

Kolobe e nnyane
mpulele.



Ke tla haha ntlo ya
ka ka ditene. E tla
nka nako e telele. E
tla ba thata.


10

7




Medumo

Bala dipolelo, fumana o be o etse sedikadikwe jwale ka ha ho entswe ka mohlala.



ngw	Ngw ana o rata diboloko.
tl	Bongi o batla popi.
kg	Teraka e kgubedu e ntle.
sw	Ho na le dibapadiswa tsa mefuta e mengata.
ng	Re reka lebenkeleng le haufi.



Boikgathollo

Thusa ho hlwekisa. Beha dintho tsena ka mananeo baseketeng e nepahetseng. Etsa mola ho tloha nthong ho ya baseketeng e nepahetseng.

jeresi

hempe

marukgwe

dijini

bere

popi



dieta

apole



lamunu

diboloko



kuku

teraka

malepa

lebese


tjhisi



Ha re bueng

Sheba ditshwantsho. Bua ka tsona.

Ke a kula.



Ati o a kula.

Ha re baleng



Mme wa hae o mo isa tlilinking.

A re ye
tlilinking.

O tlamehile ho
nwa dipilisi.



Ngaka e hlahloba Ati.

Enwa sena.
O tla ikutlwa o
hlaphohetswe
hosane.

Ke a leboha mme.



Ngaka e re Ati a robale betheng.



Tlotlontswe



Bala mantswe. Mamela medumo. Jwale ngola dipolelo tse pedi bukeng ya hao ya ho ngolla o sebedisa mantswe a hlahang bukeng ya mosebetsi.

dula
mme
robala

tlameha	robala	ejang	nwa
tlaleha	rohaka	bapalang	nwele
tlatlarietsa	rona	emang	nwesa



Ngololla ditlhaku tsena.

Ha re ngoleng



Ngololla polelo.

Ha re ngoleng



A re ngoleng

Etsa sentshwantsho sa ka nako eo o neng o kula. Ngola polelo ka sentshwantsho sa hao.

Blank handwriting practice lines for writing a sentence.

Blank space for drawing a picture related to the sentence.




Ha re etseng

Etsa lenane la ditshwantsho ho bontsha tatelano e nepahetseng.



A re ngoleng


Etsa karete o lakaletsa motho eo o mo tsebang a kula mahlohonolo hore a fole.



A large rectangular area with horizontal blue lines for writing.



Bala dipolelo, fumana o etse sedikadikwe jwalo ka mohlala o latelang. Beha kgutlo qetellong ya polelo e nngwe le e nngwe.



tlilniki	Ati o ile tlilniki ng.
bohloko	Hloho ya Ati e _____
dipilisi	O tlamehile ho nka _____
betheng	Ati o tlameha ho dula _____
fodile	O ikutlwa a _____



Thala mola ho nyalanya ditshwantsho le mantswe a nepahetseng.

Boikgathollo



lla

bina

ema

bua

penta

eja

nwa

tlola

tsamaya

matha

dula

robala



Ha re bueng


Sheba ditshwantsho. Bua ka tsona.

Leino la ka le bohloko.



A re ye ngakeng ya meno.

Ha re baleng



ngaka ya meno

mooki

setulo

borashe ba meno

O seke wa ja dipompong.



boro

lesira

sesepe sa meno

phousetara

Hopola, o tlameha ho hlatswa meno tsatsi le leng le le leng.



Ke a leboha. Ke ikutlwa ke fodile.



Tlotlontswe



Bala mantswe. Mamela medumo. Jwale ngola dipolelo tse pedi bukeng ya hao ya ho ngolla o sebedisa matswe a hlahang bukeng ya mosebetsi.

wena
ngaka
dula

ngaka	mme	dipompong
ngata	mmangwane	dijo
ngola	mmantwa	dinomaphodi



Ngololla ditlhaku tsena.

Ha re ngoleng




Ngololla polelo.

Ha re ngoleng



A re ngoleng

Etsa setshwantsho o bontshe ka moo o hlokomelang meno a hao ka teng. Jwale ngola polelo ka setshwantsho sa hao.





Ha re bueng

Sheba ditshwantsho. Bua ka tsona.



A re ngoleng

Ngola polelo tse pedi ka ditshwantsho tsena.

Blank writing line for the first sentence.

Blank writing line for the second sentence.



Ha re ngoleng

Na di ka ba nngwe (1) kapa pedi (2)? Tlotsa mmala bolokong ba lentswe le nepahetseng.




katse

dikatse



frog

frogs




letata

matata



leino

meno



letsoho

matsoho



leoto

maoto




Boikgathollo

Thusa Amo ho fumana tsela e yang ngakeng ya meno. Thusa Ati ho fumana tsela e yang tliniking.



Tliniki

Ngaka ya meno





Ha re bueng

Sheba ditshwantsho. Bua ka tsona.



Sheba lehlakoreng le letshehadi.



Sheba lehlakoreng le letona.



Sheba lehlakoreng le letshehadi hape.



Jwale feta.



Ha re baleng

O **tlameha** ho sheba mahlakoreng ohle **ha** o **feta**.

Ema, sheba ka lehlakoreng le **letshehadi**
le le letona. Sheba ka ho le **letshehadi hape**.

Jwale **feta**.

Letsatsi:



Tlotlontswe

Bala mantswe. Mamela medumo. Jwale ngola dipolelo tse pedi bukeng ya hao ya ho ngolla o sebedisa matswe a hlahang bukeng ya mosebetsi.



feta	tlameha	lehlakore	hape
fepa	tlatsa	letshehadi	hang
fula	tladi	letona	habedi

Mantswe a tswaelehileng

sheba
hape
hang

Ngololla ditlhaku tsena.

Ha re ngoleng



Ngololla polelo.

Ha re ngoleng



Jwale ngola dipolelo ka setshwantsho sa hao.

Blank handwriting lines for practice.



A re ngoleng

Taka sentshwantsho o tlola seterata. Jwale ngola sehlooho bakeng sa sentshwantsho sa hao.

Blank handwriting lines for practice.

Blank writing area for practice.

Titjhere: Saena

Letsatsi



Ha re etseng

Tlotsa mmala maboneng a tsela. Haufi le mmala, ngola lebitso. Bolela hore mmala ona o bolela eng. Tlatsa mantswe dikgeong tse nepahetseng.



tsamaya

ema

itokisetse ho ema

Ngola mmala		O etsa eng ha e le mmala ona?
_____		_____
_____		_____
_____		_____



Medumo

Bala dipolelo, fumana o etse sedikadikwe jwalo ka mohlala o latelang. Beha kgutlo qetellong ya polelo e nngwe le e nngwe.



letshehadi

tala

feta

Ema

letona

Re tlameha ho sheba letsohong le **letshehadi** le le letona.



Sheba pele o feta _____

Ema ha lebone le lekgubedu le hlaha _____

Feta ha lebone le letala _____

Sheba letsohong le letshehadi le letona _____



Letsatsi:



Ha re ngoleng

Nyalanya lentswe le letshwao la tsela le nepahetseng.



sheba ka
letsohong le
letona



sheba ka letsohong le
letshehadi



ha ho kenwe



bana ba a feta

baesekele ha e dumellwe



ema





Ha re bueng

Sheba
ditshwantsho.
Bua ka tsona.



Ha re baleng

Mof. Zita
o kganna
Gautrain.
E **lebelo** haholo.
Ke ya ka bese
sekolong.
Ke palama
setopong sa
bese.



Tlotlontswe

Bala matswe. Mamela medumo. Jwale ngola dipolelo tse pedi bukeng
ya hao ya ho ngolla o sebedisa matswe a hlahang bukeng ya mosebetsi.

tsamaya	lebelo	ema	terene
tsoha	lentswe	etsa	terempe
tsitsa	leihlo	eka	teko



Letsatsi:

Mantswe a
tlwaelehileng

sheba
bona
tsamaya



A re ngoleng

Ngololla ditlhaku tsena.

r r

R R

Ngololla ditlhaku tsena.

Ha re ngoleng



Mof. Zita o kganna Gautrain.

Blank handwriting practice lines.



Titjhere: Saena

Letsatsi





Ha re etseng

Seha mefuta e fapaneng ya dipalangwang.
Di kgomaretse dibakeng tse nepahetseng
ditshwantshong tsena.





Letsatsi:



Titjhere: Saena

Letsatsi





Ha re bueng

Sheba ditshwantsho. Bua ka tsona.



Ha re baleng

Ke **tsamaile** ka maoto ho ya lebenkeleng.

Ke bone mollo lebenkeleng.

Monna wa setimamollo o **mathetse** mollong.Ba **sebedisitse** lere e telele le lethopo le lelelele.



Tlotlontswe

Bala mantswe. Mamela medumo. Jwale ngola dipolelo tse pedi bukeng ya hao ya ho ngolla o sebedisa matswe a hlahang bukeng ya mosebetsi.

mollo	tima	dumela
sello	pina	dula
kolla	pitsa	duma

kapele
mollo
lere

Ngololla ditlhaku tsena.

Ha re ngoleng



s s

S S

Ngololla polelo.

Ha re ngoleng



Ba mathetse mollong.

Blank writing lines.



Ha re ngoleng

Etsa setshwantsho ka setimamollo. Jwale ngola polelo ka setshwantsho seo.

Blank writing lines.





Ha re etseng

Bolella motswalle wa hao ka se etsahalang ditshwantshong tsena.



Ha re ngoleng

Ngola polelo ka ditshwantsho tsena.



Blank writing lines for the 'Ha re ngoleng' activity.



Medumo

Bala dipolelo, fumana o etse sedikadikwe jwalo ka mohlala o latelang. Beha kgutlo qetellong ya polelo e nngwe le e nngwe.

ng	Dumela ng bana.
ng	Dulang fatshe _____
ng	Hlapang ka pele _____
ng	Ba etsang sekolong _____
ng	Fumanang ntja _____





Letsatsi:



Boikgathollo

Thusang monna wa setimamollo ho tima mollo.



Titjhere: Saena

Letsatsi





Ha re bueng

Sheba ditshwantsho. Bua ka tsona.



Ha re baleng

Maobane Ati o **tsamaile** le Bongji ho ya sekolong.

Ba **bapetse** lebaleng la dipapapdi.

Ba **qhoma** le ho tloatlola.

Ba **hlapile** matsoho a bona.

Ba **ratile** dijo tsa motsheare.





Tlotlontswe

Bala mantswe. Mamela medumo. Jwale ngola dipolelo tse pedi bukeng ya hao ya ho ngolla o sebedisa matswe a hlahang bukeng ya mosebetsi.

tlola
tsamaya
hlapa

ratile	tlotse	hopolang
tsamaile	bapetse	rapelang
hlapile	tantshitse	lemang

Ngololla ditlhaku tsena.

Ha re ngoleng



t t

T T



Ha re ngoleng

Ngola polelo tse tharo ka seo o se entseng sekolong maobane.



Blank writing lines for the first activity.



Ha re ngoleng

Etsa setshwantsho o bontshe seo o ratang ho se etsa sekolong. Jwale ngola polelo ka setshwantsho sa hao.


Blank writing lines for the second activity.

Blank writing area for the third activity.



Ha re etseng

Etsa setshwantsho sa motswalle wa hao wa sekolong. Ngola polelo ka seo o se ratang ka yena.



Ha re ngoleng

Sheba ditshwantsho tse na. Jwale tlatsa tseo bana ba di etsang sekolong. Sebedisa mantswe ana ho o thusa.

ngola

bala

bina

bapala



Ati o a _____.



Bongi le Ati ba a _____.



Jabu o a _____.



Jabu o a _____.



Boikgathollo

Etsa mola ho ba thusa ho fumana tsela.

Ke batla dipompong.

Amo



SEKOLO

Ke a kula.

Ati



LEBENKELE

Ke tshwerwe ke leino.

Jabu



NGAKA YA MENO

Ke batla ho ithuta.

Bongji



SEPETLELE



Ha re bueng

Sheba ditshwantsho. Bua ka tsona.




Re **bapetse** ka mora nako
ya sekolo.

Ha re baleng



Re entse mosebetsi
wa hae.



Re ile ra hlapa.



Re **kamme** meriri ra
hlatswa le meno.



Yaba re a robala.





Tlotlontswe

Bala mantswe. Mamela medumo. Jwale ngola dipolelo tse pedi bukeng ya hao ya ho ngolla o sebedisa matswe a hlahang bukeng ya mosebetsi.

bana
bapala
bolo

qetile	tlotse	hobaneng
hlapile	bapetse	sehellang
ratile	robetse	koloing

Ngololla ditlhaku tsena.

Ha re ngoleng



u u

U U



Ha re ngoleng

Ngola polelo tse tharo ka seo o se entseng ha o tswa sekolong maobane. Etsa setshwantsho ka e le nngwe ya dintho tseo.

Blank writing area with horizontal lines.

Blank writing area with horizontal lines.



Ha re ngoleng

Ngola polelo ka ditshwantsho.

Blank writing area with horizontal lines.



Ha re etseng

Bina pina ena.



Naledi, yane ya madumedume
Dumela tlase, o yo nwa metsi,
Metsi a kae, a nwelwe ke gauta.
Gauta ha ke mo rate,
Ke rata moshemane,
bashemane ba kae?



Boikgathollo

Etsa e ka wena le motswalle wa hao, le ngwana wa Bere le Goldilocks. Nkang qeto ya hore ke mang ngwana Bere le hore Goldilocks e tla ba mang. Shebang hore ke mang ya ka balang mantswa a na ka patlako ho feta e mong. Ngwana Bere o tlamehile ho bala mantswa a na kaofela ho mo thusa ho fumana tsela ya ho ya hae. Goldilocks o tlamehile ho bala mantswa ana kaofela ho mo thusa ho fumana tsela ya ho ya hae.





Medumo

Bala dipolelo, fumana o etse sedikadikwe jwalo ka mohlala o latelang. Beha kgutlo qetellong ya polelo e nngwe le e nngwe.



maoto	Maobane ke ile sekolong ka maoto .
mathisa	Mapolesa a ile a mathisa leshodu maobane.
tlola	Ke ile ka tlola kgati le bo Mosi.
thusitse	Ke thusitse motswalle wa ka.
mathile	Re mathile ka lebelo le leholo maoba.





Tlotlontswe

Hlophisa mantswe ana ho ya ka medumo e ntshofaditsweng mme o e kopisetse mabokoseng a medumo a nepahetseng.



shapa

thuso

thusa

tjhesa

phala

tjheha

tlola

tsamaya

thiba

tlala

phula

tliisa

tjhuttjhumakgala

tsela


tsola

sheba

tlung

phema

shahile



sh

th

tjh

ph

ts

tl



Ho bala dibuka:

Latela ditaello mme o etse buka. Titjhere o qoqela bana pale ya Bere e tshwarehile, ka mora moo, bana ba seha dintshwantsho ho ya ka tatellano ya tsona ba etse buka. Ha ba qetile ba nke bukana eo, ba ye hae le yona ho ya balla metswalle le ba lelapa.



Bere e seleng.

Thusa! Ke sitwa ho tswa.

Bere e tshehisang.

Ka le leng la matsatsi mahe a dinotshi a Pooh a fela. A nyeka pitsa ka tlase. Hlooho ya hae ya hanella ka pitseng.

4



Ke jele mahe a mangata a dinotshi.

O tla tlameha ho ema beke ho fihlela o ota. Ebe re a o ntsha.



Pooh bere o tshwarehile ka mokoting nako ya beke. O ne a hloleha ho kena kapa ho tswa.

13



HULA! HULA!

Pooh a tswa. O ile a etsang? O ile a matha a ya batla mahe a dinotshi. Mala a hae a ne a duma.

16




Bere e tshwarehile



1

E re ke o
balle pale.



14

Lebitso la ka ke Winnie wa Pooh.
Ke rata ho ja mahe a dinotshi.



Winnie wa Pooh o dula morung.
O na le metswalle e mengata.

3

Bana ke
metswalle yaka.



Mpa ya Winnie wa Pooh e dula e
lapetse mahe a dinotshi.

2

Seka tshwenyeha. O tla
lokoloha e se kgale.

Metswalle ya Pooh
e mo tjhakela tsatsi
le leng le leng.
Bongi le Chris ba
mo balla dipale.

15

Thusa! Ke tshwarehile.

Bolella Mmutla a o sututse.

Hula!



Hula haholo!

12



Nthuseng!
Ha ke tsebe ho tswa.




Bere e seleng.

Bere e tshehisang.

Ka le leng la matsatsi Pooh ya hlwella sefateng ho leka ho fumana mahe a dinotshi. Lekala la robaha, a hanella sefateng.

5

Ke batla ho tjhakela Mmutla. O na le mahe a mangata a dinotshi.



Kajeno Pooh o ilo tjhakela Mmutla ka mokoting wa hae. Ha a tsebe ho thehela mokoting.

8

9



Ntsha balunu
moya e tla o thusa
ho theoha.

A re thuseng Pooh!
Dinotshi di tla
mo loma.




Ke rata mahe
ana a dinotshi. Ke
jele dibotlolo tse
leshome feela.

Tsatsi le leng le le leng
Pooh o kena tsietsing.

6

11

O qetile mahe a ka a
dinotsho. A fedile.



Thusang! Ke sitwa
ho baleha dinotshi.

Pooh o jele mahe a dinotshi a
Mmutla. Mpa ya hae e tletse
haholo.

10

7



Letsatsi:



Ha re etseng

Taka seo o ratang ho se etsa le metswalle
ya hao mme o ngole dipolelo tse 2 ka sona.



A large rectangular area with a decorative border of green and orange dots, intended for drawing or coloring.



A writing area with a rounded orange border and three horizontal blue lines for text.

Titjhere: Saena

Letsatsi



Ha re bueng

Sheba setshwantsho. Bua ka sona.



Letsatsi le tjhesang



Letsatsi le batang



Letsatsi la moya



Letsatsi la pula

pula
sesa
matha



Ha re baleng

Ho **sesa** ho monate, re sesa ha letsatsi le tjhesa
Pula e na haholo, re matha le phoofolo ya **lapeng** ho
baleha pula

Ho a **bata** kajeno, tswela ka ntle ha o sa **tshabe**.

Moya o a **foka**, katiba yaka e tla **fofa** ...



Tlotlontswe

sesa	monate	lapeng	tjhesa
pula	monna	puleng	tjheka
bata	morena	metsing	tjhaka

Bala mantswe. Mamele medumo. Jwale ngola dipolelo tse pedi bukeng ya hao ya ho ngolla o sebedisa mantswe a hlahang bukeng ya mosebetsi.



Ha re ngoleng

Ngololla ditlhaku tsena.

v v

V V



Ha re ngoleng

Ngololla polelo.

Ho sesa ho a thabisa.



Blank writing lines.



Ha re etseng

Etsa setshwantsho sa boemo ba lehodimo boo o bo ratang. Jwale ngola polelo ka setshwantsho sa hao.

Blank writing lines.

Blank drawing area.



Ha re ngoleng

Ngola polelo ka setshwantsho se seng le se seng.



Ha re ngoleng

Sebedisa mantswe a latelang ho qetella dipolelo.

tjhesa

bata

phodile

pula

moya

Jabu o rata ha ho  _____ .

Bongi ha a rate ha  _____ e na.

Ati o fofisa khaete ha ho na le  _____ .


Jabu le Amo ba rata ho sesa ha ho  _____ .

Kajeno boemo ba lehodimo bo  _____ .



Medumo

Bala dipolelo, fumana o etse sedikadikwe jwalo ka mohlala o latelang. Beha kgutlo qetellong ya polelo e nngwe le e nngwe.

pula	 Pula e a na.
bata	Ho a bata ke apere jase
ela	Moya o fokela bophirima
ng	Pula e nang ka moya
isa	Ati o fofisa khaete




Boikgathollo

Etsa sedikadikwe sa diaparo tseo o di aparang ha pula e ena ka bokgubedu. Etsa sedikadikwe sa diaparo tseo o di aparang ha ho tjhesa ka mmala o bolou. Etsa sedikadikwe sa diaparo tseo o di aparang ha ho bata ka botala. Thala mola ho tloha diaparong ho ya lentsweng le nepahetseng.



jeresi




dieta



baki



meqathatso



bolousu

sekhafo



borikgwe bo bokgutswanyane

katiba



borikgwe bo botelele



sekipa

seaparo sa ho sesa



jase ya pula



mekotlana ya matsoho

digalase tsa letsatsi



sekethe



katiba ya letsatsi



jase





Ha re bueng

Sheba setshwantsho. Bua ka sona.



Ha re baleng

Bongi le Ati ba baleha **sefefa**.

Ba tshohile.

Ba **mathela** tlung ya bona.

Ba kolobile.

Ba a **hatsela** ebile ba a **thothomela**.

Lolo, ntja e **matha** le bona.



Letsatsi:




Tlotlontswa

Bala mantswe. Mamela medumo. Jwale ngola dipolelo tse pedi bukeng ya hao ya ho ngolla o sebedisa mantswe a hlahang bukeng ya mosebetsi.

sefefa	thothomela	matha
sefela	thola	mathela
sefuba	thusa	mathisa



Mantswe a
twaelehileng

bona
pula
moya



Ngololla ditlhaku tsena.

Ha re ngoleng



Ha re ngoleng

Ngololla polelo.



Ha re etseng

Etsa setshwantsho sa sefefa. Ngola dipolelo tse tharo ka setshwantsho sa hao.

Titjhare: Saena

Letsatsi

107



Ha re etseng

Qetella ditshwantsho tse na ebe o tlatsa mantswe a nepahetseng. Sebedisa mantswe ana ho o thusa.

o

ba

bona



Ke selemo. _____ apere mose o mosehla.



Pula e a na. _____ tshwere sekgele se setala le bokgubedu.




Ho a tjhesa. _____ ja aesekhrimi.



Ho a bata. _____ rwetse dikatiba tse bolou.

Letsatsi:



Ha re ngoleng

Bala dipolelo, fumana o etse sedikadikwe jwalo ka mohlala o latelang.
Beha kgutlo qetellong ya polelo e nngwe le e nngwe.

O	Oapere mose o mosehla.
yena	_____ o na le ntja e nnyane
yena	_____ ke moshanyana
ba	_____ bapala bolo



Ha re ngoleng

O moshanyana kapa ngwanana?

moshanyana

ngwanana

Nna ke _____



Boikgathollo

Sheba tjhate e ka tlase. E bale le motswalle wa hao.
Setshwantsho se senyane se hlalosa eng?



Mantaha	Labobedi	Laboraro	Labone	Labohlano

Bua le motswalle wa hao ebe le araba dipotso tsena. Jwale ngola dikarabo.

Ke letsatsi lefeng le tjhesang?	
Ke letsatsi lefeng le nang le sefefo?	
Ke letsatsi lefeng le maru le sefefo?	
Ke ka tsatsi lefeng leo pula e neleng?	

Etsa boemo ba lehodimo ba matsatsi a latelang a 5 a sekolo. Qala ka kajeno o tswelle pele ho fihlela o tlatsa tjhate ena.

Mantaha	Labobedi	Laboraro	Labone	Labohlano

Titjhere: Saena

Letsatsi

109




Ha re bueng

Sheba setshwantsho. Bua ka sona.



Ha re baleng

Re na le **tshimo** ya **meroho**.
 Re ja **dijo** tse hlahang tshimong.
 Re **jala** dinawa le dihwete.
 Re fumana mahe **ho** dikgoho.



foroko



kgarafu



Tlotlontswa

Bala mantswe. Mamela medumo. Jwale ngola dipolelo tse pedi bukeng ya hao ya ho ngolla o sebedisa mantswe a hlahang bukeng ya mosebetsi.

Mantswe a
twaelehileng

dijo
jala
yona

tshimo	dijalo	meroho
tshiu	dijo	meraka
tshika	dijana	mefuta



Ngololla ditlhaku tsena.

Ha re ngoleng



Ha re ngoleng

Ngololla polelo.



Ha re ngoleng

Etsa sedikadikwe ho ditholwana ka mmala o mo kgubedu le meroho ka mmala o bolou. Jwale ngola polelo ka tholwana kapa moroho oo o o ratang.





Ha re bueng


Qoqela motswalle wa hao ka seo Ati le Bongji ba se etsang.



Ha re ngoleng

Bala dipolelo, fumana o etse sedikadikwe jwalo ka mohlala o latelang.
Beha kgutlo qetellong ya polelo e nngwe le e nngwe.

lema	Bongji le Ati ba lema dihwete le dinawa.
tala	Dijalo tsa rona di _____
jwang	Ba seha _____
tjhisi	Ba fumana _____ lebeseng
metsi	Ba nosetsa dijalo ka _____ tsatsi le leng le le leng.



Ha re ngoleng

Tlatsa dikgeo ka mantswe a hlokehang. Sebedisa mantswe ana.

dihwete

ditamati

dinawa

Bongi le Ati ba lemme



le







Ba lema hape le




Ha re etseng

Seha ditshwantsho moo leqephe le fellang ebe o di beha moo ho nepahetseng tjhateng. Bala hore ditshwantsho di kae sehlopheng ka seng. Ngola dikarabo tlasa kholomo ka nngwe.




						=	<u> </u>
						=	<u> </u>
						=	<u> </u>
						=	<u> </u>






Ha re bueng

Sheba setshwantsho. Bua ka sona.





Re bona tlou e kgolo.
Tau e na le meno.



yena
bona
tsona
sona

Lengau le matha haholo.

Dinqanqane le mebutla e menyane di matha ka hara
jwang ka tlasa moru.



Bala mantswe. Mamela medumo. Jwale ngola dipolelo tse pedi bukeng ya hao
ya ho ngolla o sebedisa mantswe a hlahang bukeng ya mosebetsi.

lengau	senqanqane	jwang	moru
lengana	qala	jwala	morula
ngata	qamaka	jwale	morongwa



Ngololla ditlhaku tsena.


Hand holding a red ball with a string.

y y

Y Y



Ngola ka seo o se bonang sentshwantshong.



Blank writing lines for practice.

Diphoofolo tse hlaha



Ha re etseng

Tshwaya ditho tse fapaneng tsa mmele wa diphoofolo. Sebedisa mantswe ana ho o thusa.

leoto



mmele

mohatla

tsebe

leihlo


molomo



Ha re ngoleng

Phoofolo ka nngwe e na le ditho tse kae? Tlatsa dipalo tseo.

Tlou	
maoto	_____
mahlo	_____
ditsebe	_____
mohatla	_____
mmele	_____
molomo	_____



Mmutla	
maoto	_____
mahlo	_____
ditsebe	_____
mohatla	_____
mmele	_____
molomo	_____



Ha re ngoleng

Bala dipolelo, ebe o tlatša mantswe jwaleka ha ho bontshitswe ka mohlala. Tlatša dikgutlo qetellong ya polelo e nngwe le e nngwe.

Re tsamaya ka **bese** ho ya bona diphoofolo.

Bese e _____ serapeng sa diphoofolo.

Re _____ hae.

Tau e matha ka mora _____.

Re bona tau e _____.

bese

kgolo

kgutlela

none

tsamaya



Boikgathollo

Qetella setshwantsho sena. Tshwaya dintho tseo o seng o di entse.

Bontsha letsatsi.



Bontsha kwena metsing.

Bontsha kgudu haufi le lejwe.

Bontsha matata a mararo.

Bontsha ha none e nwa metsi.

Bontsha ha tau e le haufi le moru e shebile none.





Ha re bueng

Sheba setshwantsho. Bua ka sona.



Ke lehlabula.



Ke hwetla.



Ke mariha.



Ke selemo.



Ha re baleng

Ke **thothomela** mariha.

Ke rata lehlabula.

Ke **mathela** letamong.Ke rata ho **sesa**.Ke **phomola** ka tlasa difate tse **tala**.

Letsatsi:




Tlotlontswe

Bala mantswe. Mamela medumo. Jwale ngola dipolelo tse pedi bukeng ya yao ya ho ngolla o sebedisa mantswe a hlahang bukeng ya mosebetsi.

Mantswe a
tswaelehileng

kae
neng
jwang

matha	phomola	sesa	sefate
ratha	phomosetsa	seba	lewatile
kgathala	pholoha	sela	nkwe



Ngololla ditlhaku tse.

Ha re ngoleng



z z


Z Z



Ha re ngoleng

Ngololla polelo.

Ke sesa selemo.



Ha re etseng

Etsa setshwantsho ka nako ya selemo eo o e ratang. Jwale ngola polelo ka setshwantsho sa hao.

Large empty box for drawing or writing.

Large empty box for writing.



Ha re bueng


Sheba alemanaka ebe o qaqela motswalle wa hao ka seo o se bonang.

Pudungwana						
Sontaha	Mantaha	Labobedi	Laboraro	Labone	Labohlano	Moqebelo
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30					



Ha re ngoleng

Ngola dikarabo tsa dipotso tse na.



Ke kgwedi e feng alemanakeng?

Kgwedi ena e na le matsatsi a makae?

Letsatsi la pele ke lefe?

Letsatsi la ho qetela ke lefe?

Ho na le Sontaha tse kae?


Ho na le bo Labohlano ba bakae?



Ha re ngoleng

Bala dipolelo, fumana o etse sedikadikwe jwalo ka mohlala o latelang. Beha kgutlo qetellong ya polelo e nngwe le e nngwe.

lehlabula	Ke sesa <u>lehlabula</u> .
mariha	Ho a bata _____
hwetla	Mahlaku a a wa _____
selemo	Dinonyana di a qhotsa _____
Moqebelo	Ha re ye sekolong ka _____



Boikgathollo

Diphoofolo ke ntho tse phelang. Dijalo le tsona di a phela. Dintho tsohle tse phelang di hloka moyo, dijo le metsi hore di phele. Qoqela motswalle wa hao ka ntho tse phelang setshwantshong. Di etsetse sedikadikwe.




Jwale bontsha ke nako efe ya selemo e bontshitsweng setshwantshong.



Ha re bueng

Sheba setshwantsho. Bua ka sona.



Ha re baleng


Hlapidimo e na le meno a bohale.

Tlhapi e nyane e ipata majweng.

Hlapidimo e hlaha hodimo moyeng.

Okotopose e na le maoto a 8.

Leruarua ke tlhapi e kgolo ho feta tse ding lewatleng.



Letsatsi:



Tlotlontswa

Bala mantswe. Mamela medumo. Jwale ngola dipolelo tse pedi bukeng ya hao ya ho ngolla o sebedisa mantswe a hlahang bukeng ya mosebetsi.

hlaha	kgolo	rua	lejwe
hlopha	kgomo	leruarua	majwe
hlahlobo	kgohola	maruarua	jwetsa

Mantswe a
twaelehileng

fumana
thusa
tsamaya
tlase

Ngololla polelo. Ha re ngoleng



Hlapidimo e tsitsinyanya sekepe.



Ha re etseng

Etsa setshwantsho sa phoofolo ya lewatle. Jwale ngola polelo ka setshwantsho sa hao.

Titjhere: Saena

Letsatsi

123




Ha re etseng

Kopanya matheba o qetelle setshwantsho, jwale se kgabise ka mmala.



Ke eng ena?



Ha re ngoleng

Qetella dipolelo tsena. Beha kgutlo qetellong ya polelo e nngwe le e nngwe.

- sekepe
- tlhapi
- tlhapi ya jeli
- tlhapi ya naledi
- tlhapidimo

	Ena ke _____.	
	Ena ke _____.	
	Ena ke _____.	
	Ena ke _____.	
	Ena ke _____.	



Medumo

Bala dipolelo, fumana o etse sedikadikwe jwalo ka mohlala o latelang.

ts	Tlhapidimo e ts itsinya sekepe.
tjh	Tjhisi ke sejo sa bohlokwa.
e	Ke eng eo?
leb	Ke a leboha, teye eo e ne e le monate.
th	Thola, thola! Eno ke hlapidimo.



Boikgathollo

Thusa bana ho tshwasa tlhapi.





Ha re bueng


Sheba setshwantsho, bua ka seo o se bonang.

Ke batla ho bona
lefatshe.



Ditlou kaofela di ne di eja. Bubu, ngwana wa tlou, a baleha lapeng la habo. A tsamaya, a tsamaya, aba a tsamaya. A se ke a utlwa ha ba mmitisa.

Ke nna tau? Ke ngwana wa
hao?



Tjhe. Ha o na meno a maholo. Ha o kgone ho rora. O tlameha ho ya ho mme wa hao.


Kapele ka kopana le tau.

Tjhe. Ha o kgone ho
sesa. O tlameha ho
ya ho mme wa hao.



Ke nna kubu, ke ruilwe ke
wena?

Jwale a tsamaya
a ya nokeng. Bubu
jwale a kopana le
kwena.



Tjhe. Molala wa hao o mo kgutshwane. E ya ho mme wa hao.

Na ke ruilwe ke wena?
Ke ngwana wa hao?

A tsamaya, a tsamaya ho fihlela a kopana le thuhlo. A sheba hodimo, a shebela thuhlo hodimo.



Na ke ruilwe ke wena?

Tjhe. Ha o rwale ntlo mokokotlong wa hao. O tlameha ho ya ho mme wa hao.

A tsamaya, a tsamaya ho fihlela a kgopjwa, a wela hodima kgudu. A sheba fatshe, fatshe ho kgudu.



Tjhe. Ha o tsebe ho tlola. O tlameha ho ya ho mme wa hao.

Na ke ruilwe ke wena?


Bubu a qala ho lla. A tsamaya a tsamaya ka nakonyana a kopana le none.



Tjhe. Ha o kgone ho fofa. Wena o eng? O tlameha ho ya ho mme wa hao.

Na ke ruilwe ke wena?

Bubu a sheba hodimo a bona nonyana e kgolo hodima sefate.



Na ke ruilwe ke wena?

Tjhe. Ha o kgone ho matha kapele jwale ka nna. O tlameha ho ya ho mme wa hao.

Jwale Bubu o mong. Ka yona nako eo a bona lengau morung. Lengau le ne le matha ka lebelo le leholo.



Na ke ruilwe ke wena?

Tjhe. E ya ho mme wa hao.

Bubu a bona qwaha.

Atamela hore ke o bone hantle.



Na ke ruilwe ke wena?

Bubu, ngwanaka! O ntse o le kae?



Kwena e ne e batla ho ja Bubu e mo etse dijo tsa motsheare.

Ka nako eo mme wa Bubu a bona ngwana wa hae. A hula Bubu nokeng ka mohatla wa hae.



Ke nna tlou.

Bubu ha a ka a hlola a eya hole le ba habo hape. O ne a tseba hore ha se tau kapa kubu. E ne e se thuhlo kapa kgudu kapa none. E ne e se nonyana kapa lengau kapa qwaha. Hape e ne e se kwena. E ne e le Bubu, e ne e le tlou.

O kgethehile.

Mmele oohle wa hao o kgethehile.

Ke wena monnga mmele wa hao!



HO SE BE
mang ya o
tshwarang
pokapele.

O tshwanela ho bolella e mong ha ho na le motho ya o tshwarang bokapele.

O tshwanela ho bolella e mong ha ho na le motho ya o etsisang dintho tseo o sa batleng ho di etsa.

Eo o tshwanetseng ho mo letsetsa mohala bakeng sa thuso:

Mohala wa tsa Bana: 0800 05 55 55

SAPS Thibelo ya Botlokotsebe: 086 00 10111

SAPS Nomoro ya tshohanyetso: 10111

Lefapha la "Life Line": 0861 322 322

Lefapha la Tshireletso ya Bana: 012 393 2359/2362/2363





Katse	le	tweba
di	mathile.	

leqephe 3

Re	ithabisa	letsatsing.
----	----------	-------------

leqephe 7

Ho	a	thabisa
ho	bapala.	

leqephe 11

Re	matha	kapele.
----	-------	---------

leqephe 15

O	ka	lebenkeleng.
---	----	--------------

leqephe 19

Ba	bala	buka
e	tenya.	


leqephe 23

Ke	tlhapi	ya
ka	ena.	


leqephe 27







Cut out the circle on the elephant's face and put your finger through to form the trunk.



Finger puppets:
Cut out the finger puppets on the solid black lines and fold on the dotted lines. Now glue on the back where shown to form a finger puppet.

